

OPŠTINA TUZI
SEKRETARIJAT ZA IMOVINU

V O D I Č
ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU
SEKRETARIJATA ZA IMOVINU

Tuzi, januar 2026. godine

Na osnovu člana 13 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list CG“, br. 160/25), a u skladu sa članom 26 stav 1 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tuzi ("Službeni list CG- opštinski propisi", br. 022/23 i 024/23), sekretarka Sekretarijata za imovinu, donosi:

V O D I Č

za slobodan pristup informacijama

Sekretarijata za imovinu

Ovim Vodičem utvrđuju se vrste informacija u posjedu Sekretarijata za imovinu (u daljem tekstu: Sekretarijata), postupak za pristup informacijama, ime lica ovlašćenog za postupanje po zahtjevu za pristup informacijama, troškovi postupka, način objavljivanja Vodiča i drugi podaci od značaja za ostvarivanja prava na pristup informacijama u posjedu Sekretarijata, u skladu sa zakonom.

Članom 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama informacija je svaka informacija koju posjeduje organ vlasti u obliku dokumenta, dijela dokumenta, podatka ili skupa podataka, u bilo kojoj formi (pisanoj, štampanoj, video, zvučnoj, elektronskoj i dr.), uključujući i njihove kopije, koju je organ vlasti sam pripremio, dobio od drugog organa ili trećeg lica, bez obzira na sadržinu, izvor (autora), vrijeme sačinjavanja ili sistem klasifikacije. .

I - OSNOVNI PODACI O SEKRETARIJATU

Naziv organa: Sekretarijat za imovinu
Sjedište i adresa: Tuzi, Ulica Tuzi br.1, br.44
Telefon: 020/875-167
Fax: 020/875-167,
E-mail: sekretarijatzaimovinu@tuzi.org.me

Djelokrug poslova Sekretarijata utvrđen je Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tuzi ("Službeni list CG- opštinski propisi", br. 022/23 i 024/23).

II - VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU SEKRETARIJATA

1. Službene evidencije

- Opšti djelovodnik,
- Kadrovska evidencija,
- Interna dostavna knjiga.

2. Normativni akti Sekretarijata:

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

3. Programi, informacije, izvještaji i drugi akti:

- Program rada Sekretarijata,

- Godišnji Izvještaj o radu Sekretarijata,
- Misljenja o imovinsko - pravnim pitanjima u vezi sa imovinom Opštine Tuzi

4. Pojedinačni akti:

- Rješenja iz djelokruga rada Sekretarijata,
- Tužbe, odgovori na tužbe, žalbe i drugi podnesci u postupcima zaštite imovine opštine Tuzi, pred sudovima i drugim državnim organima,
- Uvjerjenja iz djelokruga rada Sekretarijata.

III - POSTUPAK ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

1) Pokretanje postupka

- Postupak se pokreće pismenim ili usmenim zahtjevom,
Za zahtjev se ne plaća administrativna taksa,
- Zahtjev treba da sadrži osnovne podatke o traženoj informaciji, način na koji se želi ostvariti pristup informaciji i podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime, prebivalište ili boravište, naziv firme i sjedište), odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika, kao i druge podatke od značaja za pristup traženoj informaciji.

2) Način podnošenja zahtjeva:

- neposredno u arhivu opštine Tuzi,
- putem pošte, na adresu: Opština Tuzi- Sekretarijat za imovinu 81206 Tuzi,
- na e-mail, sekretarijatzaimovinu@tuzi.org.me
- na fax broj: 020/875-167
- usmeni zahtjev za pristup informaciji podnosi se organu neposredno na zapisnik, a organ vlasti je dužan da taj zahtjev primi bez odlaganja.
- Organ vlasti dužan je da podnosiocu zahtjeva izda ili dostavi odgovarajući dokaz da je primio zahtjev

3) Način ostvarivanja prava na pristup informaciji:

Pristup informaciji može se ostvariti:

- **neposrednim uvidom** u original ili kopiju informacije u prostoriji Sekretarijata,
- **prepisivanjem informacije ili skeniranjem informacije** od strane podnosioca zahtjeva u prostoriji Sekretarijata,
- **dostavljanjem kopije informacije** podnosiocu zahtjeva od strane Sekretarijata neposredno, putem pošte ili elektronskom poštom.

4) Rješavanje po zahtjevu i pravna zaštita:

- po zahtjevu za pristup informaciji rješava se u roku od (15) petnaest dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, osim u slučaju zaštite života i slobode lica kada se po zahtjevu rješava u roku od 48 sati;

- kada Sekretarijat ne može postupiti po zahtjevu u roku od 15 dana, iz razloga obimnosti tražene informacije, ukoliko trba sprovesti test štetnosti i javnog interesa i ukoliko pronačazjenje tražene informacije zahtijeva pretraživanje većeg broja informacija zbog čega se značajno otežava redovni rad Sekretarijata, ovaj rok može se produžiti najviše za 8 dana;
- protiv akta Sekretarijata podnosilac zahtjeva ili drugo zainteresovano lice može izjaviti žalbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, preko organa vlasti koji je o zahtjevu rješavao u prvom stepenu;
- pristup informacijama se ostvaruje u roku od tri dana od dana dostavljanja rješenja kojim je pristup dozvoljen, odnosno u roku od pet dana od dana kada je podnosilac dostavio dokaz o uplati troškova postupka, ukoliko su isti određeni rješenjem.

5) Troškovi postupka:

- troškove postupka snosi lice koje traži pristup informaciji, u skladu sa Uredbom Vlade o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama koja je sastavni dio ovog Vodiča,
- troškovi postupka odnose se samo na stvarne troškove u pogledu prepisivanja, kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije,
- troškovi postupka plaćaju se prije izvršenja rješenja,
- lica sa invaliditetom i lice u stanju socijalne potrebe ne plaćaju troškove postupka,
- troškovi postupka plaćaju se u korist računa Budžeta Opštine Tuzi broj 530-33762334-23 kod NLB Banke.

IV - OVLAŠĆENA I ODGOVORNA LICA

- 6) Lice zaduženo za rješavanje u postupku po zahtjevu za pristup informaciji je Redžematović Elvisa, dok je lice zaduženo za rješavanje po zahtjevu, u slučaju odsustva ovlašćenog lica Zvrko Alen.
- 7) Lice koje potpisuje (donosi) rješenje je sekretar/sekretarka.

V - OBJAVLJIVANJE VODIČA

Ovaj vodič je objavljen na web sajtu opštine Tuzi.

Broj: 09-037/26- *104/1*
U Tuzima, *13.01.* 2026. godine

SEKRETARKA,

Elvisa Redžematović



Prečišćeni tekst Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama obuhvata sljedeće propise:

1. Uredba o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 066/16 od 20.10.2016),
2. Uredba o izmjenama Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 121/21 od 19.11.2021), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

UREDBA

O NAKNADI TROŠKOVA U POSTUPKU ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

("Službeni list Crne Gore", br. 066/16 od 20.10.2016, 121/21 od 19.11.2021)

Član 1

Ovom uredbom propisuje se visina naknade stvarnih troškova organa vlasti u postupku za pristup informacijama, radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja traženih informacija, koje snosi podnosilac zahtjeva za pristup informaciji (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva).

Član 2

Visina naknade troškova iz člana 1 ove uredbe određuje se za:

1) fotokopiranje informacije:

- format A4 crno-bijeli 0,03 €, po stranici,
- format A4 u boji 0,50 €, po stranici,
- format A3 crno-bijeli 0,08 €, po stranici,
- format A3 u boji 1 €, po stranici,
- format veći od A3, prema cjenovniku pravnog, odnosno fizičkog lica registrovanog za obavljanje djelatnosti fotokopiranja,
- kopiranje informacije na CD-u ili DVD-u 1 €;

2) skeniranje informacije 0,20 €, po stranici;

3) dostavljanje informacija putem pošte (preporučenom pošiljkom) ili brzom pošiljkom prema cjenovniku poštanskih usluga.

Za fotokopiranje informacije iz stava 1 tačka 1 alineja 1 ovog člana, prvih 20 stranica se ne naplaćuje.

Član 3

Sredstva na ime naknade troškova iz člana 1 ove uredbe podnosilac zahtjeva uplaćuje u korist Budžeta Crne Gore, a dokaz o uplati dostavlja organu vlasti koji vodi postupak za pristup informacijama.

Član 4

Organ vlasti može iz razloga ekonomičnosti i srazmjernosti, u cilju zaštite prava stranaka i javnog interesa, odlučiti da podnosiocu zahtjeva ne naplaćuje troškove postupka ukoliko isti ne prelaze iznos od 3,00 €.

Član 5

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama ("Službeni list CG", broj 2/07).

Član 6

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".